



Atletski Savez Crne Gore
Athletic Federation of Montenegro

PRAVILNIK

o priznavanju rekorda Crne Gore

Podgorica, novembar 2013.godine

Upravni odbor Atletskog Saveza Crne Gore, na osnovu člana 31. Statuta ASCG, na sjednici održanoj 25.11.2013 godine u Podgorici, donio je

P R A V I L N I K o priznavanju rekorda Crne Gore

Član 1.

Rekorde Crne Gore priznaje UO ASCG na predlog Komisije za priznavanje rekorda.

Član 2.

Rezultat može biti priznat za rekord Crne Gore, ako je postignut od strane takmičara-ke koji u trenutku postizanja rekordnog rezultata ima državljanstvo Crne Gore i važeću registraciju za atletski klub sa teritorije Crne Gore i pravo nastupa na datom takmičenju.

Član 3.

Rezultat može biti priznat za rekord ako je bolji ili jednak važećem, službeno priznatom rekordu u toj disciplini.

Član 4.

Za rekorde Crne Gore mogu biti priznati rezultati ako je:

- postignut na takmičenjima u Crnoj Gori koja je verifikovao UO ASCG, a nalaze se u Kalendaru takmičenja ASCG za tekuću godinu ili na nekom od takmičenja iz međunarodnog programa ABAF-a, EAA, IAAF-a, ili takmičenja na međunarodnom mitingu-takmičenju koje se nalazi u Kalendaru takmičenja te zemlje-saveza, za koje je takmičar prijavljen uredno preko ASCG, po dobijanju službenog biltena od strane nacionalne atletske federacije iz zemlje u kojoj je to takmičenje održano i koje se nalazi u Kalendaru takmičenja te zemlje-države.
- u disciplini u kojoj se mjeri brzina vjetra ona izmjerena i regularna (+2,0 m/s ili manja).
- popunjen rekorderski zapisnik sa takmičenja od strane delegata ASCG i
- rekord unešen – evidentiran u izvještaju delegata sa održanog takmičenja.
- rekord postignut u skladu sa Pravilnikom o priznavanju rekorda Crne Gore (novembar 2014).

Član 5.

Za priznavanje rekorda Crne Gore moraju biti ispunjeni svi uslovi propisani Pravilima za atletska takmičenja EAA i IAAF.

Član 6.

Za priznavanje rekorda u disciplinama trčanja, osnovni zahtjevi su : ispravan i pravilno postavljen uređaj za automatsko mjerenje vremena, ručno mjerenje vremena sa tri štoperice, ispravno dat start, ispravna dužina i nagib staze, ispravno mjerenje brzine vjetra. Bez mjerenja brzine vjetra, ne mogu se priznati rekordi u horizontalnim skokovima - dalju i troskoku.

Član 7.

Za priznavanje rekorda u disciplinama skokova: ispravni i pravilno postavljeni uređaji za visinske i daljinske skokove, mjerenje dužine optičko-mehaničkim aparatom ili čeličnom pantljikom, nivo pijeska u jami za doskok u nivou zaletišta, ispravno mjerenje brzine vjetra.

Član 8.

Za priznavanje rekorda u bacačkim disciplinama: ispravna dimenzija i težina sprava, ispravan krug, ispravan nagib zaletišta i bacališta. Kao i obilježen sektor za bacanje.

Član 9.

Za rekord se može priznati i rezultat takmičara-ke koji u disciplini učestvuje van konkurencije, ako je postignut u istoj kategoriji u kojoj se takmiče i takmičari-ke u konkurenciji, sa istim spravama i visinama uz odgovarajuće odobrenje delegata ASCG na takmičenju, koji će rekord verifikovati u svom izvještaju.

Član 10.

Za rekord se može priznati i rezultat takmičara-ke koji nastupaju van konkurencije u kategoriji nižoj ili višoj od predviđenog takmičenja, ako ima najmanje tri prijavljena takmičara-ke za tu disciplinu i ako je disciplina (ili više njih) prijavljena prije početka takmičenja u startnoj listi i nalazi se u satnici takmičenja i ako je odobrena od strane delegata takmičenja, koji će po završetku takmičenja konstatovati rekord u skladu sa važećim pravilima IAAF-a u svom delegatskom izvještaju .

Član 11.

U toku istog takmičenja u jednoj disciplini može sukcesivno biti priznato više rekorda od strane jednog ili više takmičara u različitim kategorijama, shodno ograničenjima o pravu nastupa (član 4.Pravila i propizicija) gdje je to pitanje regulisano.

Član 12.

Za priznavanje rekorda postignutih na takmičenjima u Crnoj Gori potrebno je dostaviti Komisiji za priznavanje rekorda Rekorderski zapisnik ASCG i izvještaj delegata ASCG sa takmičenja.

Rekordni zapisnik mora biti pravilno popunjen svim relevantnim rubrikama i ovjeren potpisom i pečatom organizatora takmičenja i ASCG.

U rekordni zapisnik, pored imena takmičara-ke, obavezno unijeti matični broj ili tačan datum rođenja.

Rezultat svojim potpisom mora potvrditi glavni sudija za disciplinu i još trojica sudija sa te discipline.

Šef elektronskog mjerenja koji čita foto-finiš mora potpisati zapisnik.

Član 13.

Za discipline koje se odvijaju potpuno unutar stadiona nije dozvoljen zajednički nastup muškaraca i žena u istoj disciplini. (član 147 Pravila za atletska takmičenja IAAF).

Rezultati postignuti u takvim slučajevima ne mogu se priznati za rekorde bez obzira da li je rekord postignut u konkurenciji muškaraca ili žena.

Član 14.

Doping kontrola se sprovodi u slučajevima kada Komisija procijeni da je to potrebno radi priznavanja postignutog rezultata.

Član 15.

Rekordi Crne Gore se priznaju: na otvorenom i u dvorani, a kao najbolji rezultati Crne Gore se priznaju rezultati u trčanju van stadiona.

Član 16.

Rekordi se priznaju u sledećim kategorijama: seniori, seniorke, mlađi seniori, mlađe seniorke, juniori, juniorke, mlađi juniori, mlađe juniorke, pioniri, pionirke, mlađi pioniri i mlađe pionirke, cicibani i cicibanke.

Član 17.

Upravni odbor ASCG može na osnovu predloga delegata i potrebne dokumentacije, izvršiti izmjene i dopune pojedinih rezultata koji se vode kao rekordi Crne Gore u pojedinim kategorijama, i uskladiti ih sa ovim Pravilnikom i Pravilima i propozicijama za takmičenje u ASCG. Za tekuću-kalendarsku godinu, kada se rekordi ferifikuju-priznaju.

Član 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od januara 2014.godine.

**KATEGORIJE I DISCIPLINE U KOJIMA SE PRIZNAJU
REKORDI CRNE GORE POSTIGNUTI NA**

Seniori:

- Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m pr (106,7cm), 400 m pr (91,4cm), 4x100 m.
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1000 m, 1500 m, 1 milja, 2000m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
- Skokovi Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
- Bacanja Bacanje kugle (7,260kg), Bacanje diska (2kg), Bacanje kladiiva (7,260kg), bacanje koplja (800gr)
- Višeboji Desetboj: 100 m, dalj, kugla (7,260kg), vis, 400 m / 110 m pr (106,7cm), disk (2kg), motka, koplje (800gr), 1500 m
- Hodanja 10000 m, 20000 m, 50000 m.

Seniorke

- Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr (84cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 1 milja, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
- Skokovi Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
- Bacanja Bacanje kugle (4kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiiva (4kg), bacanje koplja (600gr)
- Višeboji Sedmoboj: 100 m pr (84cm), vis, kugla (4kg), 200 m /dalj, koplje (600gr), 800 m.
Desetboj: 100 m, disk (1kg), motka, koplje (600gr), 400 m / 100 m pr (84cm), dalj, kugla (4kg), vis, 1500 m.
- Hodanja 5000 m, 10000 m, 20000 m.

Mlađi seniori:

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m pr (106,7cm), 400 m pr (91,4cm), 4x100 m. Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1500 m, 1.milja, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (7,260kg), Bacanje diska (2kg), Bacanje kladiiva (7,260kg), bacanje koplja (800gr)
Višeboji	Desetoboj: 100 m, dalj, kugla (7,260kg), vis, 400 m / 110 m pr (106,7cm), disk (2kg), motka, koplje (800gr), 1500 m
Hodanja	10000 m, 20000 m, 50000 m.

Mlađe seniorke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr (84cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 1 milja, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (4kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiiva (4kg), bacanje koplja (600gr)
Višeboji	Sedmoboj: 100 m pr (84cm), vis, kugla (4kg), 200 m /dalj, koplje (600gr), 800 m. Desetoboj: 100 m, disk (1kg), motka, koplje (600gr), 400 m / 100 m pr (84cm), dalj, kugla (4kg), vis, 1500 m.
Hodanja	5000 m, 10000 m, 20000 m.

Juniori

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m pr (99cm), 400 m pr (91,4cm), 4x100 m. Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1000m, 1500 m, 1.milja, 2000m, 3000 m, 5000 m, 10000m, 3000 m stipl, 4x400 m,
---------	--

Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (6kg), Bacanje diska (1,75kg), Bacanje kladiiva (6kg), bacanje koplja (800gr)
Višeboji	Desetboj: 100 m, dalj, kugla (6kg), vis, 400 m / 110 m pr (99cm), disk (1,75kg), motka, koplje (800gr), 1500 m
Hodanja	10000 m, 20000 m.

Juniorke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr (84cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 1 milja, 2000m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 3000 m stipl, 4x400 m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (4kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiiva (4kg), bacanje koplja (600gr)
Višeboji	Sedmboj: 100 m pr (84cm), vis, kugla (4kg), 200 m /dalj, koplje (600gr), 800 m.
Hodanja	5000 m, 10000 m.

Mlađi juniori

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 110 m pr (91,4cm), 300m pr (84cm), 400 m pr (84cm), 4x100 m. Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 1000m, 1500 m, 2000m, 3000 m, 5000 m, 2000 m stipl, 4x300m, 4x400m, 100+200+300+400m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (5kg), Bacanje diska (1,5kg), Bacanje kladiiva (5kg), bacanje koplja (700gr)
Višeboji	Osmboj: 100 m, dalj, kugla (5kg), 400 m / 110 m pr (91,4), vis, koplje(700gr) , 1000 m.
Hodanja	5000 m, 10000 m,

Mlađe juniorke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 100 m pr (76,2cm), 300m pr (76,2cm), 400 m pr (76,2cm), 4x100 m Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 1000 m, 1500 m, 2000 m, 3000m, 5000 m, 2000 m stipl, 4x300m, 4x400m, 100+200+300+400m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (3kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiiva (3kg), bacanje koplja (500gr)
Višeboji	Sedmboj: 100 m pr (76,2cm), vis, kugla (3kg), 200 m /dalj, koplje (500gr), 800 m.
Hodanja	5000 m,

Pioniri

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100 m, 200m, 300 m, 400m, 100 m pr (84cm), 200m pr (76,2cm), 300 m pr (76,2cm), 4x100 m Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800 m, 1000m, 1500m, 2000 m, 3000m, 4x300 m
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (4kg), Bacanje diska (1kg), Bacanje kladiiva (4kg), bacanje koplja (600gr)
Višeboji	Petboj: 100 m, vis, kugla (4kg), dalj, 800 m.
Hodanja	3000 m, 5000 m.

Pionirke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100 m, 200m, 300 m, 400m, 100 m pr (76,2cm), 200m pr (76,2cm), 300 m pr (76,2cm), 4x100 m Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600 m, 800m, 1000m, 1500 m, 2000m, 3000m, 4x300 m
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (3kg), bacanje diska (1kg), bacanje kladiiva (3kg), bacanje koplja (500gr)

Višeboji Petboj: 100 m , kugla (3kg), vis, dalj, 600 m.,

Mlađi pioniri

Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100m, 200m, 300 m, 400m,
60 m pr (76,2cm), 4x60m, 4x100m

Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m, 800 m, 1000 m,
1500 m, 2000 m.

Skokovi Skok u vis, skok u dalj, troskok

Bacanja Bacanje kugle (3kg), Bacanje diska (1kg), bacanje koplja (500gr), Bacanje
vortexa

Višeboji Troboj: 60 m , kugla (3kg), vis,

Hodanja 1000 m, 2000 m.

Mlađi pionirke

Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 100m, 200m, 300 m, 400m,
60 m pr (76,2cm), 4x60m, 4x100m

Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600 m, 800m, 1000 m,
1500 m.

Skokovi Skok u vis, skok u dalj, troskok

Bacanja Bacanje kugle (2kg), bacanje diska (1kg), bacanje koplja (500gr), Bacanje
vortexa

Višeboji Troboj: 60 m , kugla (2kg), vis

Hodanja 1000 m

Cicibani

Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 60 m pr (68,5cm),
4x50m

Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m

Skokovi Skok u vis, skok u dalj

Bacanja Bacanje kugle (2kg), Bacanje diska (1kg), bacanje koplja (400gr), Bacanje
vortexa

Cicibanke

- Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 300 m, 60 m pr (68,5cm), 4x100m
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600 m
- Skokovi Skok u vis, skok u dalj
- Bacanja Bacanje kugle (2kg), bacanje diska (1kg), bacanje koplja (400gr), Bacanje vortexa

KATEGORIJE I DISCIPLINE U KOJIMA SE PRIZNAJU REKORDI CRNE GORE POSTIGNUTI U DVORANI

Seniori:

- Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (106,7cm)
Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 4x400 m.
- Skokovi Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
- Bacanja Bacanje kugle (7,260kg)
- Višeboji Sedmoboj: 60 m, dalj, kugla (7,260kg), vis, 60 m prepone, motka, 1000 m.

Seniorke

- Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (84cm),
Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 4x400 m.
- Skokovi Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
- Bacanja Bacanje kugle (4kg)
- Višeboji Petoboj: 60 m prepone, vis, kugla (4kg), dalj, 800 m.

Juniori

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (100cm) Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 4x400 m
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle / 6 kg.
Višeboji	Sedmboj: 60 m, dalj, kugla (6 kg), vis, 60 m prepone (100 cm), motka, 1000 m.

Juniorke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (84cm), Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 4x400 m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (5kg)
Višeboji	Petoboj: 60 m prepone, vis, kugla, dalj, 800 m.,

Mlađi juniori

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 60 m pr (91,4cm) Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 800 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 4x400 m
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (5 kg)
Višeboji	Sedmboj: 60 m, dalj, kugla (5 kg), vis, 60 m prepone (91,4 cm), motka, 1000 m.

Mlađe juniorke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 300 m, 400 m, 60 m pr (76,2cm), Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 800m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 4x400 m.
Skokovi	Skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle
Višeboji	Petoboj: 60 m prepone, vis, kugla (3kg), dalj, 800 m.

Pioniri

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr(84cm) Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m, 1000 m, 2000 m,
Skokovi	Skok uvis, skok udalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (4kg).

Pionirke

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 200 m, 400 m, 60 m pr (76,2cm) Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600m, 1000 m, 1500 m,
Skokovi	Skok u vis, skok u dalj, troskok
Bacanja	Bacanje kugle (3kg)

Cicibani

Trčanja	Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 60 m pr (68,5cm) Potpuno automatsko ili ručno mjerenje vremena: 600 m
Skokovi	Skok u vis, skok u dalj
Bacanja	Bacanje kugle (2kg).

Cicibanke

Trčanja Potpuno automatsko mjerenje vremena: 60 m, 60 m pr (68,5cm)

Potpuno automatsko ili ručno mjereno vrijeme: 600m

Skokovi Skok u vis, skok u dalj

Bacanja Bacanje kugle (2kg)

NAJBOLJI REZULTATI POSTIGNUTI VAN STADIONA

Muškarci:

Trčanja: Polumaraton (21.095 m), Maraton (42.195 m), Ultramaraton (50 km) i), Ultramaraton (100 km).

Žene:

Trčanja: Polumaraton (21.095 m), Maraton (42.195 m), Ultramaraton (50 km) i Ultramaraton (100 km).

Komisija za priznavanje rekorda ASCG zadržava pravo da vrši dopune disciplina po kategorijama u kojima se priznaju rekordi Crne Gore.

Podgorica, 25.11.2013 god.

**Predsjednik
Milorad Vuletić**